



1. **TUMELLO ~ “KE KOPA HOO BOTSA?”**

EKABA KENG SE THABISANG SE KILENG SA HO HLAHELA?  
NA NKA O QOQELA KA SE THABISANG SE KILENG SA NHLAHELA?

2. **PELE O KA TSEBA KRESTE**

“BOPHELO BA HAO BO NE BOLE JWANG PELE O TSEBA KRESTE”  
QETELLA POLELO ENA KA NTLHA TSE THARO  
“HO NE HONA LE NAKO BOPHELONG BAKA MO”

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

3. **PHETHOHO-PHETHOHO YA HAO EBILE JWANG?**

1. O UTLWILE LE JWANG KA JESO? YABA KA LELENG LA MATSATSI,

\_\_\_\_\_

2. QETELLA POLELO ENA: ITSE HA KE ELELLWA HORE JESO O SHWETSE  
DIBE TSAKA A BAATSOHA HAPE, KE ILE KA MOMEMA HORE A

\_\_\_\_\_

4. **“E SALE KE TEANA LE JESO, KE...”**

E BOLELA SELEMO SA MORENA WA RONA KA LELEME LA SELATIN...

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

5. **“HOJA KE SA KOPANA LE JESO”**

BOPHELO BA HAO BO NE BO TLOBA JWANG?

**HO TSWELA PELE...**

Ha o qeta ho a rolelana le batho bopaki ba motsotso, o ka ba botsa dipotso tsena:

**“Ke kopa ho jwetsa hore bibebe e nnetefatsa jwang hore o ya lehodimong?”**

**‘A’ ~ DUMELA HORE** o sitilwe, le hore sebe saka se nkarohanya le Modimo ya halalelang.  
(Baroma 3:23)

**‘B’ ~ KGOLWA HORE JESO KRESTE OO NSHWETSE HO** re ke tshwarelwe dibe a tsoha hape, sena ele sesupo sa hore e fela ele botlalo ba Modimo. (Baroma 10:9-10)

**‘C’ ~ I POLELE DIBE HO** re ke mo etsa dibe; kKekopa Jeso o nthuse o mpholose sebeng, eba mopholusi waka. ( 1Johanne 1:9)

**Ha ba utlwisisa ABC, botsa potso ena e bohlokwa:** “Keng se kao thibelang hore o nehele bophelo bahao ho Jeso Kreste kajeno?” Ha ebe ho sena letho le bathibelang, ba botse potso ena, “ka thuso ya Modimo, na o ka thabela ho fetola bophelo bahao ho tloha ho seo Bibebe ereng ke ‘sebe’ o latele Jeso ka mehla?”

**The Salvation Poem**

Jesus, You died upon a cross  
And rose again to save the lost  
Forgive me now of all my sin  
Come be my Savior, Lord, and Friend  
Change my life and make it new  
And help me, Lord, to live for You

The Salvation Poem.  
Written by Matt and Sherry McPherson.  
© 2004 by The Salvation Poem Foundation, Inc.  
ALL RIGHTS RESERVED.  
[www.thesalvationpoem.com](http://www.thesalvationpoem.com)

**FUMANA DIMPHO TSA MAHALA:  
DIMPHO.ORG**

**DIBUKA,  
MMINO  
LE DISEBEDISWA  
HO KGOTHATSA BOPAKI!**



[dimpho.org](http://dimpho.org)

**HA O KWALA TABA TSENA...**

Ha ba dumela, ba kope ba etse thapelo ya boinyatso hotswa ho ABC eo o satswa ithuta kayona, kapa ‘*Thotokiso ya pholoso.*’ Ha ba qetile, ba halaletse, o ba supise ntho tse tharo: ho bala Bibebe kamehla, ho rapela kamehla le hore ba fumane kereke e dumelang ho se Bibelang e se buwang hape ba ye beke engwe le engwe. Fanang di email kapa nomoro tsa mohala wa thekeng, ebe o kgutlela ho bona ka mora di hora tse 24 ho ba halal etsa. Ha o ba letsetsa mohala, ba kope hore bao balle Johanne 3:16-17, e be o ba botsa hore e be e bolela eng ho bona, e be o bakopa hore ba ye le wena kerekeng.

**WEBSITE YA RONA KE ENA O KA BAFYA YONA:**

**[www.leqhoamorara.com](http://www.leqhoamorara.com)**

Jwale motswalle waka, jwale o se o ie tlatsitse ka tsebo ka hosafeleng. Kopa motswalle hore ebe paki ya hao matsatsing ana a 7. O re romelle molaetsa emailing [info@oasiswm.org](mailto:info@oasiswm.org) rebe di paki tsa hae ka mehla hoqala kajeno!

**“MORENA JESO. KE A THOLAHALA, KENNA ONA. KE KOPA O NKETSETSE  
MONYETLA WA HO KA TSEBAHATSA BOPAKI BAKA KAJENO. AMEN!”**